

# BPCLARIS®

## claris-UF

**p30 UF**

**p50 UF**

*Kombinovani kalcijumski-natrijumski bentoniti izuzetne čistoće i visoke efikasnosti za primjenu u ultrafiltracijskim sistemima*

[www.bentoproduct.ba](http://www.bentoproduct.ba)

[www.bentoproduct.ba](http://www.bentoproduct.ba)

[www.bentoproduct.ba](http://www.bentoproduct.ba)



Bentoproduct d.o.o. Šipovo | Društvo za proizvodnju i promet proizvoda od nemetalnih minerala | A: Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 181C 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina T: + 387 51 225 210 F: + 387 51 225 212 W: [www.bentoproduct.ba](http://www.bentoproduct.ba) E: [contact@bentoproduct.ba](mailto:contact@bentoproduct.ba)

# BPCLARIS UF

*Kombinovani kalcijumski-natrijumski bentoniti izuzetne čistoće i visoke efikasnosti za primjenu u ultrafiltracijskim sistemima*

## OPIS PROIZVODA

Claris-p30 UF, p50 UF su kombinovani kalcijumski-natrijumski bentonit izuzetne čistoće u vidu vrlo finog praha namijenjeni za bistrenje i stabilizacijsku adsorpciju proteina i koloida u voćnim sokovima i prilagođeni ultrafiltracijskim sistemima. Claris-p30 UF, p50 UF se proizvode od pažljivo odabranog bentonita sa naših vlastitih ležišta. Visok sadržaj aktivnog minerala montmorilonita (88-92%) obezbjeđuje visoku efikasnost ovog proizvoda. Zahvaljujući izuzetnoj finoći praha kao i niskom sadržaju čvrstih materija (ispod 1%), Claris-p30 UF, p50 UF štite membrane i pumpe od oštećenja i abrazije u procesu ultrafiltracije.

## UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Claris-p30 UF, p50 UF se prije upotrebe moraju hidratizovati. Hidratacija je vrlo važan postupak u pripremi Claris-p30 UF, p50 UF za upotrebu a postiže se namakanjem proizvoda u vodi. Najbolji efekti se postižu korišćenjem destilovane vode zagrijane na 40-50 °C u početnoj fazi hidratacije. Upotreba destilovane vode za hidrataciju umjesto obične, a posebno tvrde vode, povoljno utiče na djelotvornost proizvoda. Claris-p30 UF, p50 UF se mogu hidratizovati i u običnoj čistoj i hladnoj vodi. Claris-p30 UF se sipa u 8 dijelova vode (1kg Claris-p30 UF u 8 litara vode) tako što se sipa u posudu napunjenu sa polovinom potrebnе količine vode uz intenzivno miješanje mješalicom u trajanju od par minuta do dobijanja ravnomjerne suspenzije. Nakon toga je potrebno u sud doliti preostalu polovinu potrebnе vode, izmiješati intenzivno i ostaviti da stoji. Claris-p50 UF se sipa u 12 dijelova vode (1kg Claris-p50 UF u 12 litara vode) na prethodno opisan način kod Claris-p30 UF. Suspenzija treba da odstoji najmanje 4-6 časova, a optimalno 12 časova za najbolju djelotvornost. Do momenta korišćenja, potrebno je još u dva navrata intenzivno promiješati suspenziju. Strogo voditi računa o higijenskim uslovima hidratacije i obavezno prije upotrebe prekontrolisati da je suspenzija nezagadlena i bez mirisa. Višak vode iznad suspenzije pažljivo odliti neposredno prije upotrebe. Suspenzija se sipa u voćni sok koji se zatim miješa radi potpunog i ravnomernog raspoređivanja suspenzije. Dalji postupak se odvija u skladu sa preporukom tehnologa.

## DOZIRANJE

U skladu sa rezultatima testa za optimalno doziranje. Zbog visokog sadržaja aktivnog minerala, očekuje se da je optimalno doziranje za 10-30% manje od većine sličnih proizvoda na tržištu.

## KARAKTERISTIČNI PARAMETRI

|   | PARAMETAR                                  | JEDINICA | VRIJEDNOST          |                     |
|---|--|----------|---------------------|---------------------|
|   |  |          | Claris-p30 UF       | Claris-p50 UF       |
| 1                                       | Montmorilonit                              | %        | 88-92               | 88-92               |
| 2                                       | C.E.C.                                     | meq/100g | 90-120              | 90-120              |
| 3                                       | Vлага                                      | %        | 4-8                 | 4-8                 |
| 4                                       | pH (5g/100ml)                              |          | 8-10                | 8-10                |
| 5                                       | Boja                                       | vizuelno | Bež do svjetlo siva | Bež do svjetlo siva |
| 6                                       | Prosijavanje na mokro<br>>45 µm<br>≥100 µm | %        | <0,50<br>≤0,01      | <0,50<br>≤0,01      |
| <b>VRIJEDNOSTI RASTVORLJIVIH METALA</b> |  |          |                     |                     |
| 7                                       | As   | ppm      | <2                  | <2                  |
| 8                                       | Pb   | ppm      | ≤20                 | ≤20                 |
| 9                                       | Fe   | %        | ≤0,10               | ≤0,10               |
| 10                                      | Na   | %        | ≤0,45               | ≤0,55               |
| 11                                      | Ca   | %        | ≤0,75               | ≤0,65               |

## PAKOVANJE

Claris-p30 UF, p50 UF se pakuju u ambalažu od 1kg i 20kg.

## ROK UPOTREBE I SKLADIŠENJE

Claris-p30 UF, p50 UF upotrijebiti u roku od 2 godine od datuma pakovanja.

Claris-p30 UF, p50 UF imaju izrazita adsorptivna svojstva i potrebno ih je čuvati u dobro zatvorenoj originalnoj ambalaži do upotrebe. Za skladištenje koristiti tamne, čiste, suve i provjetrene prostorije. Čuvati proizvod od kontakta sa vlagom i stranim mirisima. Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost za kvalitet proizvoda u slučaju nepravilnog skladištenja.

## KONTROLA KVALITETA

Claris-p30 UF, p50 UF se podvrgavaju redovnoj kontroli kvaliteta i zdravstvene ispravnosti u akreditovanim laboratorijama. BENTOPRODUCT DOO posluje u skladu sa ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i OHSAS 18001:2007, a proizvodi iz grupe BP Claris posjeduju Kosher i HALAL sertifikat.

**NAPOMENA:** Navedene specifikacije i parametri nisu obavezujući za BENTOPRODUCT doo i odnose se na rezultate dobijene u laboratorijskim uslovima sa uobičajenom tolerancijom na greške. Ova ispitivanja i dobijeni rezultati služe isključivo da bi se ispitala pogodnost proizvoda za navedene oblasti primjene. Nikakve garantije određenih karakteristika ne mogu proglašiti iz navedenih podataka i oni ne oslobadaju korisnika obaveze da preduzme sopstvena potrebna ispitivanja. Bentoproduct doo ne prihvata nikakvu odgovornost za štetu proisteklu iz neadekvatne ili pogrešne primjene proizvoda.